

1-15\*

551  
7/2/28  
0 0  
PP. 1-15

K32/27  
26/5/42  
E. N. N. P.

S. Naoca  
670. H. Bell  
Elandschoek  
via Nylstroom

Setswala-tswalane

[Motho ya tswalana le motho ke <sup>9)</sup>More  
ke <sup>10)</sup>Setswala se kopantsweng ke nyalo.  
Ramabêlê monna wa sa Pawa onyetse.

Mmatlou wa ba-<sup>ts)</sup>ekatsila, ngwana wa  
bôna <sup>ts)</sup>tekudi kapa <sup>ts)</sup>hidhila ke  
setlo<sup>9)</sup>lolo sa <sup>10)</sup>ba-<sup>M</sup>atsila. Ja a lebile  
sana ba <sup>10)</sup>ba-<sup>M</sup>atila are bo-motswala-  
bana ba bo-malome motsalwa le <sup>mmagwe</sup>mmagwe.

Janong setswala-tswalane se na le  
ditlong-tlong tsa sôna le melawana  
ya sôna. Mošimane fa a na le malomai  
motsalwa le <sup>9)</sup>mmagwe. <sup>10)</sup>Ja pele  
fa a ya tiro, o <sup>10)</sup>na tshwanetse a  
reka <sup>9)</sup>komono a tla a e raya malomai;  
janong malomai o tla itse <sup>9)</sup>More ona  
le setlo<sup>9)</sup>lolo sa <sup>10)</sup>mma-nneti. <sup>9)</sup>Komono ye  
ya setlo<sup>9)</sup>lolo e tla <sup>10)</sup>le boya ka raka  
e <sup>10)</sup>ngwe, le fa e se e tla ya mošimane  
malomai o tla <sup>10)</sup>le busa ka e <sup>10)</sup>ngwe.  
E tla re <sup>10)</sup>fa <sup>10)</sup>mošimane kapa  
setlo<sup>9)</sup>lolo se nyala, sa bolêlla malomai  
<sup>9)</sup>More se/ya nyala, janong malomai wa  
sôna o tla ritsha <sup>9)</sup>komono a re, <sup>9)</sup>Komono  
si matlo<sup>9)</sup>lolo fa o nyala.

kinship rules of the Nyantha & Nabele  
1/2/28

551

2

Xinrent

Mawisa a duellwa kapa a bofolwa ka  
sengwe, Ishitshila wa Nawa mmma phuti  
yo mmagwê e leng wa Matsila a wisa  
kuane a na le poti Matsila motswalai,  
Poti a nama a tšipa kuane a re ke mawela-  
gatshe, Ishitshila a re ke kopa gore poti a mo  
fe kuane, fela poti a gana a re o e tshwere.  
Ke gona Ishitshila a ntsha soka a naya  
poti, poti ke fa a tla mo ~~tokoll~~ lokollela  
kuane. fa e ka re protha a wisa kuane  
kapa thipa kapa ng, a e tšipa ka <sup>pojane</sup> ~~pergane~~  
pele motswalai a e tšipa e tla nna ya  
gagwê, fela ga e ka tšwa gatshe pele  
ke motswalai o tla tshwanna go e  
lokolla ka sengwe, fa a sŋa sa go  
lokolla mawisa o ya swêlêla. ka nako  
tse dingwe o ke gumana ba tshwaganetsê mawisa  
ka diatla yo mongwe a re o a tšpile pele, fela yo  
mongwe a be a lese.



Setswala - tswalane

a mmone o tla re ke mathō  
mabedi. Wa pele a re, 'o bonang? A  
re ke bōra motho sule o Yetla,  
kapa o ya siana.

Sekgotšhe

[Setswala-tswalane ka ditshwasō  
tša mmuo se tshwana le  
Sekgotšhe. Fa ~~monna~~ monna a  
~~le mosadi~~ ka tshwana le mosadi  
yō mongwe golele tša bōra dia  
ka kamatsa, a ka tla wa re ke  
monna le mosadi wa ~~le~~ kapa  
le motswalane. Jāna sekgotšhe  
se thōma ka phan, fa e ka re  
yō mongwe a thwetse sengwe a  
ngathisa ya mabapi le yēna le sekgotšhe.  
[Kekane monna wa Letebelē fa a tla  
tira sekgotšhe le Ramabelē  
monna wa phuti kwa Lesōthwane  
sekgotšhe se thomile ka Sani  
mosadi wa Ramabelē le mosadi  
wa Kekane. E re e re fa Sani  
mosadi wa mmirana phuti a  
thwadile nama, a kaole

## IV

K32/27

4

Sek<sup>9)</sup>otšhe

serwanyana a neele <sup>9)</sup>K<sup>9)</sup>au<sup>9)</sup>l<sup>9)</sup>o  
 a/efisa o neye <sup>m)</sup>ma<sup>k)</sup>ke<sup>k)</sup>ane, le  
 yena <sup>m)</sup>ma<sup>k)</sup>ke<sup>k)</sup>ane fa a ~~th~~thwetse  
 letswaana a name a se<sup>9)</sup>e a  
 romele sani ka ngwanyana.  
 Jaana ~~S~~ sek<sup>9)</sup>otšhe sa tiya  
 sa ba sa apai<sup>9)</sup>la banna ba  
 b<sup>9)</sup>ona. Janong ~~fa~~ fa Ramab<sup>9)</sup>el<sup>9)</sup>e a  
 vretswa bodilanyana o tla nama  
 a romella ngwanyana ~~ke~~ bitša  
 kekane, le kekane fela jalo.  
 Sek<sup>9)</sup>otšhe ba bangwe batho bare  
 se phala bana ba mpa fa se  
 tiile thata ~~ke~~ kutšwan<sup>9)</sup>o fa  
~~ka~~areng ~~ke~~ batho. Ke ~~ke~~ore fa  
 sek<sup>9)</sup>otšhe se t<sup>9)</sup>h<sup>9)</sup>omamile pila  
~~ke~~ ~~ke~~ sepe se e ka reng fa se  
 thwadilwe se fet<sup>9)</sup>e mok<sup>9)</sup>otšhe. Se  
 ka motsoke ba fana ka yona.  
 Ja kekane a t<sup>9)</sup>h<sup>9)</sup>abile o ~~ke~~opola  
 mok<sup>9)</sup>otšhe wa ~~ke~~ ~~ke~~we fa a san<sup>9)</sup>  
~~ke~~ abisa ba ~~ke~~ab<sup>9)</sup>o. Mok<sup>9)</sup>otšhe wa  
 motho ~~ke~~ ~~ke~~we ~~ke~~ a tingwe, a  
 tingwa sek<sup>9)</sup>otšhe se ka t<sup>9)</sup>hub<sup>9)</sup>isa.

Sekhotse

Ma yo mongwe mokhotse a lwala  
thata kapa a fisa-fisa, mokhotse  
wa ~~Ma~~ <sup>Ma</sup> ~~we~~ <sup>we</sup> o ~~le~~ <sup>le</sup> a ~~Wutsafale~~ <sup>Wutsafale</sup>, a me  
a yo mo tsoa matsoho. ~~fitlhela~~ <sup>fitlhela</sup>  
mokhotse wa ~~Ma~~ <sup>Ma</sup> ~~we~~ <sup>we</sup> a fola  
pila.

Setswalatswplane

Thomma mongwe wa mmina  
Phuti Amose Makware a ile  
tiro le motswale. ~~Esone~~ <sup>Motshusi</sup> Tsiane  
mmina phuti fa ~~Ma~~ <sup>Ma</sup> ~~Mfatha~~ <sup>Mfatha</sup>.  
E rile ka tsatsi lengwe ba le  
ka ntlung ya diphatlha ba  
tshotse madi a ~~re~~ <sup>re</sup> reka ~~Amose~~  
a re ~~Esone~~ <sup>Motshusi</sup> ~~re~~ <sup>re</sup> rata ~~re~~  
rekela motswala ~~re~~ <sup>re</sup> ditlhako. E  
rile fa Amose a re ke ntsha  
madi ~~re~~ <sup>re</sup> ka sekhomeng, ~~pono~~  
tse pedi tsa wela ~~re~~ <sup>re</sup> Matshe, e rile  
di wa ~~Esone~~ <sup>Motshusi</sup> a di topa a re,  
(M) ~~malot~~ <sup>malot</sup> ~~re~~ <sup>re</sup> wela - Matshe a me!  
A nama a iteya ka sekhomeng sa  
~~Ma~~ <sup>Ma</sup> ~~we~~ <sup>we</sup>. Amose a re ke ba fa lefa,  
a re ke yare mphê fela lefa e le

VI 132/27

29/5/42

S. raosa  
610. H. Bell  
Elandsbaai  
via NylstroomSetswalatswalane

lesomè, ~~Esomè~~<sup>Motshuri</sup> a supè letsatsi  
 a re, <sup>(A)</sup> ke mawela-<sup>(9)</sup>tshe. Jani<sup>one</sup>  
 monna wa ~~makakak~~<sup>10.</sup>  
 chakwane a namè a  
 tsamak. Ka tsatsi lengwè ba le  
 fa <sup>(9)</sup>Ma Halerong mosadi wa <sup>(9)</sup>Ma  
~~Esomè~~<sup>Motshusi</sup> a ~~kwanya~~<sup>(9)</sup> a wa ~~tshe~~<sup>(9)</sup>  
<sup>(9)</sup>tshe, Amose motswalaè a ba  
 a le teng, a napa a kakatlèlè  
 mosadi a re, <sup>(M)</sup> mawela-<sup>(9)</sup>tshe a me?  
 A tsaya mosadi a ya rayè.  
~~Esomè~~<sup>Motshusi</sup> a salè a itshwere  
 molomè a re ke yare batho<sup>10.</sup>  
<sup>(M)</sup> Motswala o ka napa a wa tsaya  
 mosadi mawela-<sup>(9)</sup>tshe! Amose  
 a namè a tshe mosadi.  
~~Esomè~~<sup>Motshusi</sup> a ba a ntsha <sup>(9)</sup>Komo  
 a naya monna wa ba  
 chakwane ke <sup>(9)</sup>Kona mosadi a  
 tla boela ka lapeng, <sup>(9)</sup>Komo  
 ya èna sesitō sa <sup>(9)</sup>Ma<sup>(9)</sup> sa  
<sup>(9)</sup>wa mawela-<sup>(9)</sup>tshe. Mokadi  
 ngwana wa <sup>(Sebakeng)</sup> Matjila minina  
 kwena ka <sup>(no)</sup> tswala le Halerong<sup>v.a.</sup>

551

VII

K32/27

7

## Setswalatšwalane

mosadi wa Nawa mmina phuti  
 e kile a mo tšela molōra o  
 wetse <sup>9)</sup>atse. Halerong o ra a re ke  
 yo tšokotsa ditswalō, molōra  
 wa wela <sup>9)</sup>atše, mosimane  
 Mokadi a o bōra, a <sup>9)</sup>tōpa a re,  
 (<sup>M</sup>amalo: <sup>h)</sup>ā ke <sup>ya)</sup>bōra mawela-<sup>9)</sup>atše!  
 Halerong a itšhwara molomo, a  
 tšhōka puō. Morēna Ramabēlē  
 a tswalana le Motimedi, Makakaba  
 mmina pitš, ya re Motimedi a  
 re ke se <sup>9)</sup>wa <sup>9)</sup>ya <sup>9)</sup>a <sup>9)</sup>a <sup>9)</sup>ilule Potwaneng  
 thipa ya <sup>9)</sup>wa <sup>9)</sup>ya wa <sup>9)</sup>atše.  
 Ramabēlē a tšola a e tōpa pele  
 a re, (<sup>M</sup>mawela-<sup>9)</sup>atše).

7 Ya e kare o ra le motswala<sup>9)</sup>  
 wa wisa kuane <sup>h)</sup>kapa patla  
 fela wa e tōpa ka bonakō pele  
 motswala<sup>9)</sup> a e tōpa; motswala<sup>9)</sup>  
 a ka se ke a o tšela yōra. O tla  
 bolila fela <sup>9)</sup>re mawela-<sup>9)</sup>atše a  
<sup>gagwe</sup>  
~~re~~ a sweletse.



551

8/20

JUN 3 . 1942

K32/27

S. naoo

P.O. Rankinross

28/5/42

G/O. H. Bell

elandshock

Peelitsō

E rile fa monna wa Ba-Matšila  
 a sanna <sup>9</sup> beelitsa Molapisang  
 k<sup>9</sup>harebe ya <sup>9</sup> ~~na~~ <sup>9</sup> ~~ke~~ a tlo<sup>9</sup>ka ka  
 tsatsi lenqwē <sup>9</sup> ya etela mosadi,  
<sup>a</sup> fitlha pila a bona mosadi a  
~~ba~~ monna matsatsi a mararo  
 ko Moru <sup>9</sup> ~~ka~~ <sup>9</sup> ~~na~~ <sup>9</sup> ~~ke~~ k<sup>9</sup>harebe.  
 E rile ka tsatsi la bone sefako  
 Matšila mmina kwena ko <sup>9</sup> ~~na~~  
 Mfatlha a boela <sup>9</sup> ~~na~~. Ka feta  
 nakwana <sup>9</sup> ~~na~~ <sup>9</sup> ~~ke~~ <sup>9</sup> ~~na~~ sefako  
 ko Moru a baana le tiro ya <sup>9</sup> ~~na~~  
 epa tshino, ke <sup>9</sup> ~~na~~ a rona  
 mošimane <sup>9</sup> ~~na~~ bitša mok<sup>9</sup>onyang  
 mok<sup>9</sup>onyana a ya fa a fitlhile  
<sup>9</sup> ~~na~~ <sup>9</sup> ~~ke~~ <sup>9</sup> ~~na~~ Mhemisi a motsha  
 lesu a <sup>9</sup> ~~na~~ rata <sup>9</sup> ~~na~~ ira tshino  
 fa. A ntsha selēpē le kepu a  
 di bontsha sefako, e rile bo <sup>9</sup> ~~na~~  
 sefako a tsaya selēpē le kepu a  
 tsena lesu a kubana le  
 lona kapnēttha a ba a fetsa  
 k<sup>9</sup>hwedi <sup>9</sup> ~~na~~ <sup>9</sup> ~~ke~~ <sup>9</sup> ~~na~~. E ne e re  
 tsatsi le Molapisang a sarateng

Peeletsō

Sepakō a yo <sup>9</sup>o ~~o~~ dira firō, o re a  
 tso<sup>9</sup>la e sa le ma<sup>9</sup>hube, a tseye  
 selēpē le kepu, a yo di fitlha <sup>9</sup>ore  
 Sepakō fa a tso<sup>9</sup>la a se ke a di  
 bona. <sup>(NF)</sup> Fa Sepakō a mmotsisa a  
 re ~~o~~ dikepu di kae? Ngwana  
 a re: Kajeno <sup>9</sup>wa ye tironq o  
 lapile. Ja<sup>9</sup>na Sepakō a se ka ya  
 tironq ka <sup>9</sup>ore a sa bonē dilō tra  
<sup>9</sup>o <sup>9</sup>o dira, <sup>9</sup>o t<sup>9</sup>h<sup>9</sup>la a ntse fa <sup>9</sup>kae le  
<sup>m</sup>melets<sup>9</sup>wa wa <sup>9</sup>lae. [Fa <sup>9</sup>o paka  
 Mothusi monna wa Tsiane mmina  
 phuti <sup>9</sup>wa <sup>9</sup>o fitlha, o re fa  
 monna kapa les<sup>9</sup>ana le ike <sup>9</sup>o  
<sup>9</sup>o dira tirō ko bo<sup>9</sup>we, <sup>9</sup>o le ke le  
 eja bo<sup>9</sup>se<sup>9</sup> ka morō <sup>9</sup>o <sup>9</sup>o e se  
 ka nama fela. Le <sup>9</sup>ona <sup>9</sup>o thwē  
 les<sup>9</sup>ana <sup>9</sup>o le le mo tironq le  
 ja <sup>9</sup>araro ka letsatsi, <sup>9</sup>ore le  
 se ke la lla t<sup>9</sup>la. Ja <sup>m</sup>melets<sup>9</sup>wa  
 a bona <sup>9</sup>ore monna wa <sup>9</sup>la <sup>9</sup>o  
 iriswa tirō e tona, e t<sup>9</sup>la re ka  
 matsatsi a mangwē a nna a  
 fitlha dilō tse <sup>m</sup>melets<sup>9</sup>wa wa <sup>9</sup>la <sup>9</sup>o. Ka

<sup>9)</sup>wa galo, o rata <sup>9)</sup>ore a tlhōlē le  
yēna mo <sup>9)</sup>ae ka thung.

Thosadi ya beleditsweng o na a  
k<sup>9)</sup>opelwē <sup>9)</sup>o ya bo<sup>9)</sup>wē. Mosadi mo<sup>9)</sup>do  
Matshabō Mak<sup>9)</sup>wane, o re mosadi  
wa mo<sup>9)</sup>puta wo, o atiswa <sup>9)</sup>o bitswa  
fa <sup>9)</sup>o letwa mabēle kapa <sup>9)</sup>o ē<sup>(10)</sup>pya  
ditlōō. <sup>9)</sup>o fa a k<sup>9)</sup>opelwa <sup>9)</sup>o tlo<sup>9)</sup>la  
mmatswalai a yo mo k<sup>9)</sup>opela, fa  
fitlha <sup>9)</sup>o re ke thile <sup>9)</sup>o kopa  
mosadi re yo mo<sup>9)</sup>ona <sup>9)</sup>ae. Janong  
<sup>9)</sup>o tla bolēllwa <sup>9)</sup>eeletswa <sup>9)</sup>ore o  
batliwa kwa bo<sup>9)</sup>wē. <sup>9)</sup>eeletswa <sup>9)</sup>o a  
ke a eba le puō, <sup>9)</sup>o tla re ka mosō  
a tsamaya le mmatswalai, fa a  
fitlha <sup>9)</sup>o <sup>9)</sup>abō lesosana, <sup>9)</sup>o a  
dumellwe <sup>9)</sup>o ya kae le kae mo  
motsing, <sup>9)</sup>o e | <sup>9)</sup>o fa bo<sup>9)</sup>wē jela. <sup>9)</sup>o  
fa a ya noheng o ya le mo<sup>9)</sup>ladibo  
wa <sup>9)</sup>ae; fa <sup>9)</sup>o se na mo<sup>9)</sup>ladibo o  
ya le <sup>9)</sup>o mats mmatswalai. Fa  
<sup>9)</sup>eeletswa a leta tshimong o  
na jela le mo<sup>9)</sup>ladibo <sup>9)</sup>o, wa  
morna kapa wa mosadi. r.o.

551

IV

K32/27

11

Peeletsō

<sup>(g)</sup> ~~Mo~~ thwē le fa a ēpa ditloō <sup>(g)</sup> nna  
 fela jalo, o tlhōla le mo<sup>(g)</sup> madibo  
 kapa mmatswalai fela. fa <sup>(g)</sup> nna  
 naka mmakwena. Mak<sup>(g)</sup> swane  
 mmina phuti <sup>(g)</sup> a ch'attha, o re  
 lesosana lengwē kapa motho  
 fela <sup>(g)</sup> a dumeliwa <sup>(g)</sup> nna le  
<sup>(mm)</sup> meeletswa. Meeletswa o tla nna  
<sup>(g)</sup> nna <sup>(g)</sup> babō lesosana <sup>(g)</sup> fitlhela  
 mabēle a butswa kapa ditloō  
 di fatwa. fa tirō<sup>(g)</sup> ya <sup>(g)</sup> nna e  
 fe dile, ~~o~~ mmatswalai o tla mo  
 isa <sup>(g)</sup> nna <sup>(g)</sup> babō kapa a roma  
 ngwana a mo isa. E tla re  
<sup>fale</sup> ~~mo~~ mabēle a fotswē <sup>(g)</sup> nna tla  
 ntshwa mokotla kapa wa  
 ditloō wa latela <sup>(mm)</sup> meeletswa <sup>(g)</sup> nna  
 lebo<sup>(g)</sup> la diatla tsa <sup>(g)</sup> nna. O iswa  
 ke babō mošimane ka <sup>(k)</sup> koloi  
 kapa ~~o~~ ditonki. [Maria  
~~Isiane~~ mmina phuti wa <sup>(b)</sup> Ba-  
~~Isiane~~ <sup>(M)</sup> Matsieng morwadi wa  
 Se<sup>(g)</sup> male Matsieng, o na a beeletswa  
 ke Piti Isiane mmina phuti



diatla tironq ya ~~Matswale~~

~~Ho thwē fa e le maso<sup>9</sup>ana a  
 le mabedi a beleditse lapeng  
 le lengwe<sup>(mmg)</sup> yo mongwe<sup>9</sup> yē na a ntse  
 sethusi sa bo<sup>9</sup>hwē thata, ho thwē  
 ke yēna ya tla ba ch<sup>m</sup>ok<sup>9</sup>onyana  
 wa mmamel mmamete tota. Yo  
 mongwe<sup>9</sup> yo a neng a re fa a thile  
 bo<sup>9</sup>hwē a thole ka thung fela,  
 yēna a a thep<sup>u</sup>ye ke ba bo<sup>9</sup>hwē.  
 Motshabō mosadi-mot<sup>9</sup>olo wa  
 ch<sup>9</sup>ak<sup>9</sup>hwane o re fa ho irilwe  
 morokonyana wa bojala<sup>u</sup>, ba  
 bo<sup>9</sup>hwē ba feta mok<sup>9</sup>onyana wa  
 motlapa ba yo bitsa ya neng  
 a thusa, a tle ho rwa bojala<sup>u</sup> le  
 Matswale. E re ~~ma~~<sup>fale</sup> ba ruwe  
 ho nne nk<sup>9</sup>hwana ya mok<sup>9</sup>onyana.  
 Nk<sup>9</sup>hwana yē, ngwetsi e tla ho  
 e rwalla lapeng la mok<sup>9</sup>onyana.  
 Ho thwē le fa ho na le nama ko  
 bo<sup>9</sup>hwē mok<sup>9</sup>onyana wa mofuta  
 wa o tla nne a ho<sup>9</sup>polwē ka serwa.  
 End. 551~~

551

K32/27

14

551

Seletso.

Lesogana fa le beleditse kgarebê, le leka  
 ka metlha gore le se ke la kgopisa yo  
 mongwe le yo mongwe wa gabô kgarebê. Se fa  
 a ka rongwa ke yo mongwe wa gabô  
 kgarebê ga a ke a gana, o iwella gore  
 motlha a kopelwang kgarebê a se ka a  
 šelekettiswa ke babô mosadi. Ja e hile  
 lesogana la gana mongwe wabo  
 mosetsana e tlile ~~to~~ gore, tsatsi le go  
 ntshwang magadi e bile ba kopa mosadi,  
 ba gabô mosetsana ba tlile go duedisa  
 lesogana kgana ye le hileng la e ita.  
 Se duela ka puji kapa nku gore le itse  
 ba bogwê, fa lesogana le sa kgone go  
 duela ka nako yea, ba bogwê ba gana  
 ka mosadi. Gapê-gapê fa e ka re lesogana  
 le kopa mosadi ga utlwala gore le na  
 le molato kwa zongwe, ba bogwê ba  
 gagwê ba bolila gore lesogana le ye  
 pele le duelê molato wa lona. Lesogana  
 le tshaba mmatswala lona lekêpê-kêpê,  
 fa le ka re le tramaya ka tsela la bona  
 mmatswale le ~~ga~~ gapoga a sa le kgakala  
 le tsene ka sekwa; le fa go nowa bojalwa  
 lesogana la bona mmatswale le ya tloga  
 le yo nna kgakalanyana, le tla nnê le  
 romelwê phajana hos. Ja mmatswala lona  
 a ka emoga ka bonakô lesogana le ~~ga~~  
 atamela bannengle nwe le bona. Ke  
 molaô wa lesogana fa le sa beleditse  
 kgarebê, fa le nyatse ga go jalo, ba nwa botlha

Ja lesogana le rata go bona kgarebê ya lona e beleditswenq le iswa ke mmaditrela wa lona, le magôrôgô ke gona ga mmaditrela wa lona. Arone Matsila wa Mmatšholane e rile a tlilê bona difora Nawa mineeletswa wa gagwê kua Sebôthwane a iswa ke Mmatšholane ga Mfete ratswalaê. Lesogana ka boesi ga le kgone go ikisa bogwê, le gona ga le ya dumêlwa go tlhwa le keta-keta bogwê, le tlê ka seiwêlô. Mmееletswa fa lesogana le tloga o le ntsha fêba ka kgorwana ya lapa ka molaê wa Mfatlha wa peeletso.

Ja lesogana le beleditse mosadi, mme mosadi a swa pele go trua magadi, le dumêlêlwa go traya go ~~monnye~~ monnye fa a le teng ga ba bogwê ba sa rata lesogana. Mmееletswa ga a ke a dumêla go bolediswa ke moruwe ~~wa~~ masogana mo motseng. Gape-gape mmееletswa o tshaba mmatswalaê thata kapa ba gabô ~~o~~ mmееletsa thata, fa go etile kapa go gorogetse go mongwe wabo monna wa gagwê o tla tla tla a lokisa dilwana a fet fêla gore ba bonê gore ~~ke~~ ga se sebody. Ja mmееletswa a kwala go tsibiswa ba ~~gabo~~ gabô monna ka bonakô le yêna mmееletswa o ya itsiswa le fa a ile tirô Makgaweng. Ja mmееletswa a rata go ya tirô Makgaweng le mo teng go ntse go tsibiswa babo monna, fa ba gana mmееletswa ga a ye tirô.

end 551